

SISTEMI ZA MONITORING KVALITETA VAZDUHA INSTITUT KEMAL KAPETANOVIĆ ZENICA

Dr.sc. Jupić Mirano, email: mirano@mail.com

MA Dijana Tafra

MA Balić Nermin

Internacionalni univerzitet Travnik, Bosna i Hercegovina

Sažetak: Sadašnji način kontrole kvaliteta zraka u većini urbano-industrijskih centara u našoj zemlji zasniva se na dnevnom uzorkovanju (najčešće 24-satni uzorak). To znači da uglavnom ne postoji informacija o vremenskoj raspodjeli intenziteta ispitivane zagadjujuće materije u toku dana. Ovo je i najveći nedostatak ovakve kontrole imajući u vidu promjenjivost emisije zagadjujućih materija u toku dana kao i česte promjene meteoroloških pojava. Da bi se uticalo na smanjenje zagadenja vazduha potrebno je da se ostvari trenutni uvid u stanje kvaliteta vazduha sa pouzdanom prognozom promjena vrijednosti posmatranih zagadjujućih materija. U tu svrhu neophodno je koristiti monitorske sisteme za rad u realnom vremenu.

Ključne reči: životna sredina, kvalitet vazduha, monitoring, realno vrijeme

AIR QUALITY MONITORING SYSTEMS IN INSTITUT KEMAL KAPETANOVIC ZENICA


Abstract: Present state of air quality control in almost all industrial centres in our country based on taking samples one or few times per day, which means that there is no information about time distribution of polluted materials intensity during day. That is the main failure of such control, having in mind often changes of meteo conditions. Most of the systems for air quality monitoring in Western European countries work on real time bases. To prevent air pollution we have to provide real time monitoring of all polluted materials at proper locations by using distributed (real time) air quality monitoring systems.

Keywords: living environment, air quality, monitoring, real time

UVOD

Ekološki monitoring podrazumijeva informacioni sistem za praćenje, ocijenu i prognozu promijena stanja životne sredine, koji je izgrađen sa ciljem da se izdvoje antropogene komponente tih promijena iz fona prirodnih procesa. Formiranje monitoring sistema vazdušnih sredina urbano-industrijskih oblasti najčešće nastaje iz potrebe za prikupljanjem informacija u cilju upravljanja kvalitetom vazduha. Putem neprekidnog praćenja zagadenja vazduha u različitim meteorološkim uslovima dolazi se do procijene stanja i preduzimaju se mijere za sprečavanje narušavanja zdravlja stanovništva. Također, monitoringom vazdušne sredine vrši se i provjera efikasnosti preduzetih mijera na sprečavanju zagadenja. Za izradu monitoring sistema na osnovu koga bi se vršilo upravljanje kvalitetom vazduha potrebno je obezbijediti sljedeće informacije: dozvoljene dnevne količine emisija zagadjujućih materija, informacije o stanju vazdušne sredine u različitim vremenskim uslovima, informacije o karakteristikama emisije zagadjujućih materija u atmosferi, kratkoročna i dugoročna prognoza nivoa zagadenja, uzimajući u obzir vremensku prognozu i promijene karakteristika emisije zagadjujućih materija. Na bazi ovih informacija mogu se preduzimati adekvatne mijere upravljanja i to: planske aktivnosti sa periodom trajanja koji se mijeri godinama, radi opštег poboljšanja stanja vazdušnog bazena u datoj oblasti, epizodne aktivnosti, u trajanju od

nekoliko dana, izazvane nepovoljnim meteorološkim uslovima, kao i mijere u slučaju eko incidenta.




Slika 1. Institut Kemal Kapetanović Zenica, Upravna zgrada sa labaratorijama

2. CILJEVI I ZADACI SISTEMA MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA

Tipični **ciljevi monitoringa** kvaliteta zraka su: identifikacija izvora zagađenja, određivanje ekspozicije i sprovođenje ocijene uticaja na zdravlje, kontrola poštovanja nacionalnih i međunarodnih standarda, informisanje javnosti o kvalitetu vazduha, kao i dobijanje objektivnih podataka potrebnih za upravljanje kvalitetom zraka.

Osnovni **zadaci monitoringa** kvaliteta zraka: sprovođenje kontinuiranih mjerjenja meteoroloških parametara, mjerjenja emisije iz najznačajnijih izvora, kao i mjerjenje emisije zagađujućih materija. Također, ovdje treba napomenuti i povezivanje postojećih sistema monitoringa kvaliteta zraka i meteoroloških parametara u jedinstvenu cijelinu i procijenu stanja kvaliteta zraka uzimajući u obzir meteorološke uslove. Ovo posljednje podrazumijeva kratkoročne i dugoročne prognoze, izradu preporuka u pogledu poboljšanja kvaliteta zraka, kao i ocijenu efikasnosti preduzetih mijera u pogledu poboljšanja kvaliteta zraka.



Slika 2. Organizaciona šema centra za Monitoring


3. GLAVNI OBJEKTI MONITORINGA I SASTAV MONITORING MREŽE

Glavni objekti monitoringa kvaliteta zraka moraju biti izvori emisije zagađujućih materija u atmosferu (stacionarni i pokretni) kao i imisija u okviru granica industrijskih objekata i u različitim gradskim zonama.

Kao najvjerojatnije izvore informacija treba koristiti automatske monitore (analizatore, mijerače). Međutim imajući u vidu nemogućnost da se za svaki izvor emisije obezbijedi takva mijerna oprema, neophodno je spojiti instrumentalna i analitička sredstva monitoringa, pri čemu se mijerenja obavljaju na reprezentativnim mjestima, a potom se računskim putem dobijaju informacije za cijelo posmatrano područje.

Raspored reprezentativnih tačaka mijerenja neće biti ravnomjeren, jer on zavisi od tipa naselja (broja stambenih jedinica i njihovog rasporeda), od razmještaja industrijskih objekata, rasporeda glavnih saobraćajnih tokova i drugih meteoroloških i topografskih faktora. Izvori emisije zagađujućih materija obično nisu ravnomjerno raspoređeni po teritoriji grada. Oni se takođe među sobom bitno razlikuju po zapremini i karakteru emisije (po visini, brzini emisije, i temperaturi emitovanih gasova). Informacije o emisiji sa ovih mesta treba sprovesti u centar za praćenje kvaliteta zraka Instituta Kemal Kapetanović. Osim ovih informacija, u centar za praćenje kvaliteta zraka treba sprovesti i informacije o mijerenjima imisije zagađujućih materija na odgovarajućem broju mijernih mesta u posmatranoj oblasti. Sistem monitoringa treba da obuhvata i bazu podataka o emisijama zagađujućih materija i zadatim granicama emisije za svaki izvor pojedinačno. Ovakvu bazu podataka će se uredno ažurirati, kako bi modeli za predviđanje kvaliteta zraka davali što realnije prognoze.

IT ODJELJENJE



Slika 3. Sistem monitoringu uvezan kroz IT odjeljenje

Sistem monitoringa kvaliteta zraka uključuje: mijerna mjesta, stacionarne mijerne stanice, mobilnu mijernu stanicu, laboratorije za analizu uzoraka i centar za prikupljanje i obradu informacija o stanju kvaliteta zraka. Mijerna mesta predstavljaju mesta gde se sistematski obavljaju merenja karakteristika atmosferskog vazduha (merenja meteoroloških parametara, emisije zagađujućih materija, i nivoa zagađenja) i vrši odabiranje uzorka vazduha u cilju njihove dalje obrade u laboratoriji.

Stacionarne mijerne stanice sadrže opremu za automatsko ili semiautomatsko mijerenje kvaliteta zraka. Mobilne mijerne stanice su laboratorije kontrolu kvaliteta zraka montirane na nekom prevoznom sredstvu (automobil ili kamion). One sadrže automatske analizatore za gasove i čestice kao i aparaturu za uzorkovanje. Laboratorije za analizu uzoraka zraka opremljene su uređajima za određivanje primjesa koje zagađuju zrak. U sastav takvih laboratorijskih ulaza atomsko-apsorpcioni spektrofotometri, infracrveni spektroskopi, hromatografi i slična oprema. Centar za prikupljanje i obradu informacija predstavlja mjesto gde se sustiču informacije o stanju kvaliteta zraka sa svih mijernih mesta i vrši njihova obrada, arhiviranje, formiranje izveštaja i prognoza.

KALIBRACIONI LABORATORIJ

Neophodan u procesu validacije podataka:
Vrijednost investicije 400.000 KM

- Horiba APSA 370 (SO_2)
- Horiba APNA 370 (CO)
- Horiba APNA 370 (NO_x)
- Horiba APOA 370 (O_3)
- Transfer standard (prenova kalibraciona jedinica)



REFERENTNI LABORATORIJ ZA ZRAK


Slika 4. Kalibracioni i Referentni Labaratorij IKP Zenica

4. DISTRIBUIRANI SISTEM ZA MONITORING KVALITETA ZRAKA

Način upravljanja distribuiranim sistemima monitoringa kvaliteta zraka, kao i stepen i vrsta distribuiranosti obrade podataka veoma zavisi od konkretnje namijene sistema.

Pa ipak, nezavisno od kompleksnosti svi oni u opštem slučaju sadrže manji ili veći broj stacionarnih i/ili mobilnih automatskih stanica za mijerenje imisije (AQM – Air Quality Monitoring) i emisije (CEM–Continuous Emission Monitoring) zagadjujućih materija, kao i jedan ili više kontrolnih centara u kojima se obrađuju informacije o izmijerenim koncentracijama i na osnovu toga preduzimaju određene aktivnosti.

MREŽA STANICA KVALITETA ZRAKA ZE-DO KANTONA



Slika 5. Distributivni sistem mrežnih stanica

Svaka stacionarna mijerna stanica treba da posjeduje odgovarajuće automatske analizatore koji imaju mogućnost automatske detekcije kvarova, memorisanja svih rezultata mijerenja za određeni vremenski period, sposobnost autokalibracije i daljinskog upravljanja i očitavanja rezultata mijerenja iz kontrolnog centra. Ovo ukazuje da analizatori pored svoje primarne funkcije, a to je pouzdano i precizno mijerenje, koncentracije zagađujućih materija, moraju biti opremljeni dodatnim hardverom i softverom koji ispunjava sve prethodno pobrojane zahtijeve za određenom vrstom primarne obrade podataka. Pored stacionarnih mijernih stanica automatski monitorski sistem za kontrolu kvaliteta zraka po potrebi može da sadrži i nekoliko mobilnih mijernih stanica koje u svom sastavu imaju odgovarajući broj automatskih analizatora montiranih na nekom vozilu ili prikolici.

ISPITNI LABORATORIJ – Emisije u zrak



Slika 6. Model mobilne mijerne stanice

Svrha ovakvih stanica je pravovremeno prikupljanje podataka sa lokacija na kojima se mijerenja vrše povremeno ili privremeno u slučaju udesa. U kontrolnom centru za praćenje kvaliteta vazduha potrebno je obezbijediti računarsku opremu i softver, kojom bi se omogućilo neprekidno prikupljanje, integracija, obrada i skladištenje rezultata mijerenja sa svim mijernim mjestima. Obrada podataka u kontrolnom centru za monitoring kvaliteta zraka takođe može da se distribuira na više računara i radnih stanica koji su povezani u lokalnu računarsku mrežu. Kontrolni centar za praćenje kvaliteta zraka

5. ZONSKO-FUNKCIONALNA METODA RAZMEŠTAJA MIJERNIH MIJESTA

Radi procijene stanja zagađenja vazdušnog basena i prognoze njegovih promjena, uzimajući u obzir meteorološke i klimatske uslove, mreža stacionarnih stanica za kontrolu mora da se bude ravnomjerno raspoređena po cijeloj teritoriji posmatrane oblasti. S druge strane, predmet interesovanja su zone sa najvišim nivoom zagađenja, kako bi se odredili vremenski periodi kada nivo zagađenja prelazi dozvoljene vrijednosti, kao i preduzeća koja izbacuju

zagađujuće materije, a sve to u cilju definisanja preporuka za smanjenje izbacivanja i odgovarajućih mijera dejstva (po potrebi). Iz tog razloga mijeerne stanice za kontrolu aerozagadženja moraju se stacionirati u blizini zona sa najvišim nivoom zagađenja. Pokušaj da se zadovolje prethodno navedeni zahtijevi dovodi do grupisanja mijernih mjesteta na bazi njihove pripadnosti funkcionalnim zonama grada (industrijska, stambena, zona autoputeva, zelena zona, zona centra grada i dr.). Funkcionalne zone obično nemaju jasne granice i mogu uticati jedna na drugu. Pa ipak, primjena zonsko-funkcionalnog pristupa za razmještanje stacionarnih stanica za kontrolu pokazuje se kao svrshodna. U radu razmatrana su osnovna načela za raspoređivanje mijernih mjesteta za kontrolu kvaliteta vazduha u okviru funkcionalnih zona u gradovima.

ZAKLJUČAK

Nema idealnog monitoring sistema koji može da obezbijedi potpuno ostvarenje svih ciljeva monitoringa, tako da se najčešće planiranje i organizacija sistema monitoringa kvaliteta zraka zasniva na principu dobijanja maksimalnog broja informacija uz što manja ulaganja. Broj i teritorijalni raspored mijernih mjesteta i opreme za praćenje kavaliteta zraka zavisi od površine posmatrane teritorije, promijene koncentracija registrovanih zagađujućih materija u prostoru, kao i od svrhe prikupljanja podataka. Postoji nekoliko pristupa pri organizaciji sistema monitoringa kvaliteta zraka i određivanju potrebnog broja mijernih mjesteta. Faktori koji utiču na izbor mijernih mjesteta mogu biti: raspored emitera zagađujućih materija, objekti i sredine koje su pod uticajem zagađujućih materija, topografija terena, rezultati modeliranja rasprostiranja zagađujućih materija na posmatranoj teritoriji, postojeće informacije o kvalitetu zraka, demografski podaci, informacije o stanju zdravlja populacije i dr. Pri konačnom izboru lokacija mijernih mjesteta za monitoring kvaliteta zraka potrebno je uvažavati i postojeća iskustva iz prakse. Planiranje monitoring mreže nužno zavisi i od raspoloživih finansijskih sredstava. Najšešće od količine sredstava zavisi ne samo organizacija monitoring mreže, nego i broj mijernih mjesteta, izbor zagađujućih materija koje će biti predmet monitoringa, kao i izbor opreme za praćenje kvaliteta zraka.

LITERATURA

- [1] Uputstvo za kontrolu kvaliteta atmosferskog vazduha u gradovima, Medicina, Moskva 1980.
- [2] Meteorološki potencijal i klimatske osobenosti zagađenja vazduha u gradovima, Hidrometeoizdat, Moskva, 1980, str. 33-66.
- [3] Artemov V.M. Pristup pri oceni zagađenja atmosferskog vazduha u gradovima, Tr.CVGMO, Broj 13. str. 82-86. Moskva, 1989.